

MUS.D-8/1

MYC.D-8/1

Strana 1514 - Broj 51

SLUŽBENI LIST SFRJ

P 17.040.02.015
Petak, 12. septembra 1986.

Žigovanje ako ispunjavaju uslove propisane čl. 21, 23. i 25. ovog pravilnika.

Član 39.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomjere ("Službeni list SFRJ", br. 2/82).

Član 40.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u "Službenom listu SFRJ".

Br. 0404-145/1
30. septembra 1985. godine
Beograd

Direktor
Saveznog zavoda za mjere i
dragocjene metale
Milisav Vojničić, s. r.

744.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocjene metale, propisuje

**PRAVILNIK
O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MAŠINE ZA MJERENJE DUŽINE ŽICE I KABLA**

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati mašine za mjerjenje dužine žice i kabla (u nastavku teksta: mašine za mjerjenje dužine).

Metrološki uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno oznakom MUS.D-8/1.

Član 2.

Mašine za mjerjenje dužine koriste se:

- 1) za mjerjenje dužine žice i kabla;
- 2) za neprekidno odmjeravanje jednakih dužina žice i kabla;

Član 3.

Pod mašinama za mjerjenje dužine, prema ovom pravilniku, podrazumijeva se mjerilo, čiji se rad zasniva na principu premotavanja mjerjenog materijala preko mjernog točka pri čemu se mjereni materijal pravdu dovoditi u položaj tangenat na mjeri točak ili se djelimično ili potpuno obmotava oko njega.

Obrtanje mjernog točka prenosi se na uređaj za pokazivanje i obilježavanje.

Član 4.

Granice dozvoljenih grešaka (u nastavku teksta GDG) mjerila pri pregledu mjerila jesu:

- 1) za mašine za mjerjenje dužine u velikoprodaji $\pm 0,4\%$ mjerene dužine, ali ne manje od ± 20 mm;
- 2) za mašine za neprekidno odmjeravanje jednakih dužina $\pm 0,4\% \pm 40$ mm, ali ne manje od ± 60 mm.
- 3) za mašine za mjerjenje dužine u maloprodaji $+ 0,5\%$ mjerene dužine, ali ne manje od $+ 20$ mm.

Član 5.

GDG stvarne vrijednosti obima mjernog točka (u odnosu na proračunsku vrijednost) mogu iznositi najviše $1/2$ od relativne greške maštine za mjerjenje dužine.

Član 6.

GDG za maštine koje u procesu mjerjenja vrše obilježavanje odmjerene dužine pri pregledu mjerila jesu:

- 1) za dužinu od početne oznake (tačke, crte) do bilo koje oznake (izmjerene dužine) - vrijednosti date u članu 4. ovog pravilnika;
- 2) za dužinu ograničenu sa bilo koje dvije oznake na raspolaganju od $0,5$ m, 1 m ili $n \cdot 1$ m iznosi $+ 0,4\%$ od vrijednosti date dužine, ali ne manje od 6 mm.

Član 7.

Maštine za mjerjenje dužine moraju mjeriti u GDG u sljedećim referentnim uslovima:

- 1) temperatura radne sredine od $+ 10^{\circ}\text{C}$ do $+ 40^{\circ}\text{C}$;
- 2) relativna vlažnost $65 \pm 15\%$;
- 3) brzina mjerjenja materijala u nazivnom opsegu upotrebe;
- 4) mrežni napon u opsegu od $220\text{ V} \pm 10\%$;
- 5) debljina mjerjenog materijala u nazivnom opsegu upotrebe.

Član 8.

Mašina za mjerjenje dužine sastoji se iz sljedećih dijelova:

- 1) kućišta;
- 2) mjernog točka (valjka);
- 3) pokaznog uređaja (brojača);
- 4) komandnog uređaja.

Član 9.

Na kućištu maštine za mjerjenje dužine mora biti nanesena nepokretna čvrsta oznaka, koja će služiti kao oznaka početka i kraja mjerjenja.

Član 10.

Mjerni točak (valjak) maštine za mjerjenje dužine mora biti izrađen od metala ili drugog materijala i može biti obložen postojanim oblogom, koja će umanjiti klizanje i trošenje mjerjenog materijala.

Vrijednost stvarnog obima mjernog točka ne smije biti manja od $0,2$ m, niti veća od 1 m.

Cjelokupna ivica mjernog točka mora biti pristupačna.

Član 11.

Mjerni točak mora biti povezan sa pokaznim uređajem-brojačem, tako da odbrojava broj obrtaja mjernog točka naprijed i nazad.

Ako električno-impulsni brojači ne mogu da mjeri u oba smjera (u direktnom smjeru vrši se uvećanje pokazane vrijednosti a u obrnutom umanjenje), kretanje u obrnutom smjeru mora biti onemogućeno.

Ako se mjereni materijal djelimično ili potpuno obmotava oko mjernog točka, debljina (prečnik) mjerjenog materijala mora biti u ograničenom opsegu.

Član 12.

Pokazni uređaj mora imati pokazivače izradene u obliku digitalne (cifarske) skale, sa brojevima:

- a) na disku,
- b) na dobošu,
- c) u obliku elektronske digitalne (cifarske) skale.

12. septembra 1986.

Brojevi na pokazivaču se moraju nalaziti u jednom redu vнати su).

Minimalna visina brojeva mora iznositi 4 mm.

Ako su na ivici (obod) mjernog točka nanesene oznake koje predstavljaju podjelu u jedinicama dužine (umuk jedinice dužine), onda je mjerni točak pokazni element znog uređaja.

Član 13.

Vrijednost najmanjeg podjeljka mora iznositi:

- 1) 1 cm, ako se mjere dužine veće od 5 m;
- 2) 1 dm, ako se mjere dužine veće od 50 m;
- 3) 1 m, ako se mjere dužine veće od 500 m.

Član 14.

Pokazni uređaj mašine za mjerjenje dužine, koja se koristi alopodrjadi mora da ima pokazivač (brojač) jednokratno izene dužine, koji mora imati mogućnost poništavanja posne vrijednosti, a može da ima i pokazivač (brojač) ukupno jerenih dužina, kod kojeg se ne može poništavati pokazana ednost. Pokazni uređaj mašina za odmjeravanje jednakih ina mora da ima pokazivač (brojač) dužine izmjerenoj koda na kom se pokazivanje automatski poništava na kraju kog odmjeravanja zadate dužine, a brojač izmjereni komora da omogući poništavanje pokazane vrijednosti.

Brojač komada mora biti povezan sa brojačem izmjerene ine.

Član 15.

Mašine za mjerjenje dužine moraju imati komandne urede. Zavisno od namjene mašine za mjerjenje dužine, komandni uređajima mora da se obezbijedi potrebna funkcionalnost (na primjer uređaj koji će mjerni točak zadržati sve dok govarajuća dužina nije odmjerena ili koji će isključiti, odnosno zaustaviti mjerni točak za kratko vrijeme, kada se dogne odredena dužina, ili automatski sklop koji obezbeđuje ekid procesa mjerjenja, ako je otkažalo povlačenje mjerjenog materijala ili je materijal nedovoljno zategnut i dr.).

Član 16.

Mašine za mjerjenje dužine, koje u procesu mjerjenja nase oznake dužine na mjereni materijal, nanošenje oznaka moraju da vrše tako da obilježavanje odmjerjenih dužina na akih 0,1 m, ili 1 m odmjerene dužine vrše tačkama ili crtama. Tačke ili crte koje predstavljaju cto broj metara, moraju se označiti i brojem, a tačke ili crte koje predstavljaju polovine metara mogu se označiti i brojem bez oznake jedinice dužine.

Član 17.

Mašine za mjerjenje dužine mogu da imaju dodatne urede, kao što su:

1) štampač, koji bilježi na kartici ili traci vrijednost izmjerene dužine. Vrijednost zabilježena na kartici ne smije se razlikovati od vrijednosti očitane na pokaznom uređaju (vrijednost i najmanjeg podjeljka moraju biti iste);

2) signalizacija, koja se uključuje neposredno prije nego to se dostigne odredena odmjerena dužina;

3) uređaj za ručno isključivanje i uključivanje brojača izmjerene dužine, pomoću koga se može izbjegti mjerjenje mesta sa greškom na mjerrenom materijalu. Ovaj uređaj treba da je povezan sa drugim brojačem koji će registrirati izmjerene dužine mesta sa greškom na mjerrenom materijalu.

Član 18.

Natpsi i oznake na mašinama za mjerjenje dužine moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno na rodnosti Jugoslavije.

Natpsi i oznake na mašini za mjerjenje dužine moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

Član 19.

Natpsi i oznake moraju da se nalaze:

a) na pločici (tablici) koja se nalazi na kućištu mjerila, i

to:

- 1) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;
- 2) oznaka tipa i tvornički broj mjerila;
- 3) službena oznaka tipa mašine za mjerjenje dužine, ako je izvršeno ispitivanje tipa;
- 4) dozvoljeno samo za prečnike debljine od ... mm do ... mm (samo na mašinama kod kojih debljina materijala utiče na mjerjenje);
- 5) nazivna vrijednost maksimalne brzine mjerjenja V_{max} = ... m/s (ako ova veličina utiče na rezultat mjerjenja);

b) na ploči pokaznog uređaja:

- 1) pored pokazivača vrijednosti izmjerene dužine, oznaka jedinice dužine: cm; dm; m;
- 2) pored pokazivača, ukupno izmjerene dužine, ako ovaj postoji, oznaka jedinice dužine: cm; dm; m;
- 3) pored pokazivača – brojača odmjerene jednakih dužina: „komada”.

Član 20.

Odredbe ovog pravilnika primjenjivaće se na mašine za mjerjenje dužine proizvedene od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Mašine za mjerjenje dužine koje se nalaze u upotrebi primaće se na pregled i dalje ako ispunjavaju uslove u pogledu GDG, propisane članom 4. ili članom 5. ovog pravilnika.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za mjerjenje dužine žice i kabla („Službeni list SFRJ”, br. 46/81).

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 0404-3548/1

26. novembra 1985. godine

Beograd

Direktor
Saveznog zavoda za mjere i
dragocjene metale
Milisav Vojnić, s. r.

745.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima („Službeni list SFRJ”, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocjene metale propisuje

PRAVILNIK

O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA AUTO-CISTERNE, VAGON-CISTERNE I PRENOSIVE CISTERNE

I. OPSTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati auto-cisterne, vagon-cisterne i prenosive